

(1781)

Lou Luchaire.

à Crouille de S'aboun.

D'Ouinte ven moun pégin, e qu'ài l'amo tan s'oumbro,
que moun cor s'entessi coumo una fleur à l'oumbro ?
Ven ? qu'ài dur de trouva per tou l'obro d'ou mâu
E de lou veïre ansin que l'ôli, toujou'n hau.
Risé gaire tamben; s'ài de gâio rêbrico,
Es rê de marchan, passo pa la boutico,
V'ai n'ei qu'una messorgo, un briu de gâgarâi,
E ma pensado es nègre e soumo
Coumo lou foun de la cafourno
Di barboto e di 'scaravâi.
Crêses qu'ouïeu pa' ma tamben d'avé per muso
Una chatoune de quinze ans
Qu'una margarideto amuso
E qu'entre tous poutours m'ouïe 'n signa mi can ?
Mâi la m'ouïe ben fa pleri de missouna l'espigo,
De couré din li pra; m'è ma poulide amigo,
De tréna per soum fron, li flous, li roumanin,
E de m'espaséja sousto de frès camin ?
Mâi aquêlo que m'enserviêlo
M'ei pa d'aquêli jougariêlo,
A souven lou front rêfrouni;
E pâmen l'âme, Damassi,
Quan per fès aclapa, plen d'idéio embrunido,
Ma testo din mi man toumbo a pensam entido
Lou gounflige me pren, elle ven, 'me sa man
m'oubouo lou mentoun, me di « fas mâi l'enfan ? »

Bonjour Crousilla, bon an (1854)
Es un jœu tar, mai siere fignan
Per bouter la plume à la man.

Te mande cœqui ver, sœn paer ti-z-estœno
Soun mari, mai qu'is te fague paer tes piœno
Li jœu touti-z-ansin (De la marido menœ)

Gardou-te d'ou mari-t-hiver,
E ti ver
D'ou Gay-Saber!

Toun rezin de taile œn la repais di Troubare
Enœ d'Azai (per lou Roumagi)

Un pœt œcho d'œtrignœur

Jⁿ Brunet œn pintre
p^e Dame

œn bon partœ 34.

œn bon jœur de Roumanillef

« Quan lou mâu sen vergougno ou bouro tan la testo,
« Troubare dieu lou rôle, jito mé qu'ou la testo
« E cencho la taiolo a l'entour de 'ti ren;
« Lou travail sara dur, aïo ie' fai pa ren.
« Moun enfan lou Poëto es ren mai qu'un luchaire,
« L'Arroun es aqwen mounde! lou mâu un compaire
« que sara mari per dounta;
« mai quan t'es crachiee', quan dessus ti fruchais
« a dous ginoun saye' mouta,
« Rebello - te' conte' 'eu, crido, mor, t'ente' 'n- aïo, ⁽¹⁾
« Pessugo, descalado, a joguo di-z-oungloun,
« Crido-ie' gran gusas, valarouïro, o' filoun!
« quan durie' te' t'epa la testo di-z-espalo,
« Rebiffo - te' toujou; duref mouri se fau
« Per que la verita triumphe' un jour d'ou mâu!

J. Brunet

Brevet (ancien) 1834.